




UNIDAD DE INVESTIGACIONES EN PECES DEMERSALES BENTONICOS Y LITORALES

REGIMEN PROVISIONAL DE PESCA DEL RECURSO MERLUZA  
R.M.N° 356 - 2005-PRODUCE

28 DE MARZO 2006

ZONAS DE PESCA DE MERLUZA




DESEMBARQUE (t) DE RECURSOS DEMERSALES DE LA FLOTA INDUSTRIAL

DIA	MERLUZA	OTROS DEMERSALES	TOTAL
01 - 15 Ene	583.4	125.2	708.6
16 - 31 Ene	1194.9	109.8	1304.7
01 - 15 Feb	1446.5	170.3	1616.8
16 - 28 Feb	898.7	120.3	1019.0
01 - 15 Mar	726.0	143.2	869.2
16 - Mar	114.2	10.1	124.3
17 - Mar	145.0	11.2	156.2
18 - Mar	78.3	4.4	82.7
19 - Mar	59.7	4.3	63.9
20 - Mar	134.0	18.9	152.9
21 - Mar	57.8	7.3	65.0
22 - Mar	104.1	14.6	118.7
23 - Mar	85.9	7.5	93.5
24 - Mar	38.5	6.0	44.4
25 - Mar	31.1	8.9	40.0
26 - Mar	7.4	1.5	8.9
27 - Mar	32.9	4.2	37.2
28 - Mar	31.7	9.0	40.7
<b>TOTAL</b>	<b>5769.9</b>	<b>776.8</b>	<b>6546.7</b>
%	<b>88.1</b>	<b>11.9</b>	<b>100.0</b>

DESEMBARQUE (t) DE MERLUZA POR TIPO DE FLOTA

DIA	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
01 - 15 Ene	248.0	335.4		583.4
16 - 31 Ene	641.6	553.3		1194.9
01 - 15 Feb	827.0	619.5		1446.5
16 - 28 Feb	438.6	459.0	1.1	898.7
01 - 15 Mar	228.0	498.0	0.0	726.0
16 - Mar	46.8	67.4		114.2
17 - Mar	63.4	81.6		145.0
18 - Mar	50.4	27.9		78.3
19 - Mar	43.5	16.2		59.7
20 - Mar	59.6	74.4		134.0
21 - Mar	21.6	36.1		57.8
22 - Mar	30.3	73.8		104.1
23 - Mar	6.3	79.6		85.9
24 - Mar	25.7	12.8		38.5
25 - Mar	3.9	27.2		31.1
26 - Mar	1.6	5.8		7.4
27 - Mar		32.9		32.9
28 - Mar	0.8	30.8		31.7
<b>TOTAL</b>	<b>2737.0</b>	<b>3031.9</b>	<b>1.1</b>	<b>5769.9</b>
%	<b>47.4</b>	<b>52.5</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>




NUMERO DE EMBARCACIONES

DIA	EAC	EAME
16 - Mar	8	3
17 - Mar	7	3
18 - Mar	3	2
19 - Mar	5	1
20 - Mar	10	3
21 - Mar	5	2
22 - Mar	4	3
23 - Mar	3	3
24 - Mar	4	1
25 - Mar	2	2
26 - Mar	1	1
27 - Mar		2
28 - Mar	1	2

DIA	EAC				EAME			
	RANGO	MODA	L.MEDIA	% < DE 35 cm	RANGO	MODA	L.MEDIA	% < DE 35 cm
16 - Mar	17 - 51	23	23.9	99.3	18 - 44	23	24.0	99.2
17 - Mar	18 - 47	23	24.7	98.7	20 - 47	23,28	24.7	98.3
18 - Mar	19 - 40	23	24.7	99.5	17 - 50	24,28	25.8	97.4
19 - Mar	19 - 49	24	24.6	98.9	20 - 47	23,28	24.5	99.1
20 - Mar	18 - 54	25	26.1	96.8	19 - 45	24,29	25.8	97.9
21 - Mar	19 - 47	25,31	26.6	96.5	20 - 48	24,32	25.7	96.9
22 - Mar	17 - 48	21,26	24.2	97.4	20 - 52	26,30	29.2	87.3
23 - Mar	19 - 52	24	25.8	97.2	19 - 53	24	25.8	96.7
24 - Mar	19 - 53	24,32	29.0	80.7	20 - 43	24	24.8	98.7
25 - Mar	20 - 49	26,30	29.2	88.7	20 - 48	25,28	28.3	90.4
26 - Mar	20 - 56	34,25	32.9	61.6	21 - 44	25,28	26.0	98.1
27 - Mar					19 - 55	25,28	26.5	95.4
28 - Mar	20 - 46	25,27	25.9	94.8	20 - 54	24,29	25.4	97.1

ESTRUCTURA POR TAMAÑOS DE MERLUZA  
01 - 28 DE MARZO DEL 2006



\* Cifras preliminares, no oficiales